



SEPEDI
 GRADE R – BOOK 4
 TERM 4
 ISBN 978-1-4315-0727-6
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
 Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
 Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E boeleditšwe
 ebile e sepelelana
 le CAPS

Mphato wa **R**

Leina:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SEPEDI

Puku ya

4

Kotara ya 4



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya
Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwešago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwagō kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a, le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tla wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gagō ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.

Hlwekišang



Go hlwekiša go bose!



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Sponsored by

SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Mphato
wa **R**

DI KOPANTŠWE

- Leleme la gae
- Mmetse
- Mabokgoni a bophelo




1	Dinonyana le digagabi	2
2	Diphoofolo tša lešoka	22
3	Dipapadi	34

SEPEDI

Duku ya

4

Kotara ya 4



Dinonyana le digagabi



Kotara ya 4 – Beke ya 1-5





Ahlaahla seswantšho.





Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

r



rula



serurubele



ranta



raka




raga



ripa



Leina laka ke:




Bitša modumo o be o gatišetše, raretša modumo wa go swana.

r



roko



o

r

r

n

r

r

r

r






r

r



Malafatša sekgoba/ dikgoba go emela palo ya dilo. Ngwala palo ya dilo lepokisaneng la maf elelo.





Ripa dikaratana tša go dira papadi.



noga



kwena



leobu



mokgaritswana



phenkwini



mpšhe




lepidibidi



lenong



leeba



1.5




Ahlaahla diswantšho tša tatelano ya go bjala.
Ngwala 1-4 go ya ka tatelano ya ditiragalo.





Laetša phaphano ya diswantšho.








Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

d




dinoga




dikuku




dipuku



dinamune



dinku



dikgomo






Leina laka ke:




Bitša modumo, o gatišetše le go raretša modumo.

d





A re abelane ka go lekana. Mamaretša dimamaretšwa ka go abaganya dilo.



Large empty rectangular box with a green dashed border for the boy's response.

Large empty rectangular box with a pink dashed border for the girl's response.



Gatišetša, balela o be o malaf atše diboego tše 8.




8	
---	--

8	
---	--

8	
---	--

8	
---	--



8	
---	--






Mamaretša dimamaretšwa go ya ka taelo.


Kotara ya 4 – Beke ya 1-5



Ripa o be o age phasele.





1.13



Latela marothorotho go tloga go la nngwe go ya go la go ja.
Malafatša go ya ka dinomoro.



1




2



3



4





Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.



leleme



letsogo



leoto



lebotlelo



legotlo





lebhone



Leina laka ke:



Bitša , gatišetša o be o raretše modumo.



Diphoofolo tša lešoka

Kotara ya 4 – Beke ya 1-5










Ahlaahla seswantšho.





Balela o ngwale gore ke diphoofolo tše kae tša go swana le ya seswantšhong.





Ahlaahla diswantšho, thala sefahlego sa go laetša maikutlo (go thaba, go nyama) diswantšhong.



Go bose ge ke na le mma.



Ke timetše.





Nthušeng go hwetša mma.



Ke na le mma gape.



Raretša phoofolo e kgolo ka mmala o motala, gomme ye nnyane ka mmala wa namune.










Balela o ngwale dinomoro. Raretša sehlopha se sennyane mothalong o mongwe le o mongwe.

Kotara ya 4 – Beke ya 1-5



Feleletša lehlakori le lengwe la serurubele.





Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

g



garafo



galase



gare



gauta



gama



gagola






Leina laka ke:










Bitša modumo ,gatišetša le go raretša modumo.

g





Raretša lentšu leo le sa kwalego bjalo ka a mangwe mothlalading.

 <p>bala</p>	 <p>lala</p>	 <p>mpša</p>
 <p>nama</p>	 <p>emere</p>	 <p>kama</p>
 <p>gama</p>	 <p>goga</p>	 <p>boga</p>



Ripa disegwa o be nyalanye.



	2
	● ●

	3
	● ● ●

	4
	● ● ● ●

	5
	● ● ● ● ●

	6
	● ● ● ● ● ●

	7
	● ● ● ● ● ● ●

	8
	● ● ● ● ● ● ● ●

	9
	● ● ● ● ● ● ● ● ●

i



inama

p



pudi

o



oktophase

d



dimpša

k



katse

n



noga

e



emere











s



sekepe




Thala palo ya diphatana go lekana le marothorotho gomme o ngwale nomoro.



Dipapadi

Ahlaahla seswantšho, o mamaretše dimamaretšwa.







Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

h



harepa



heke



hamola



hempe



haraka



homola




Leina laka ke:




Bitša modumo ,gatišetša le go raretša modumo.

h




hempe






Balela o ngwale dinomoro ka lepokisaneng. Raretša sehlopha seo se nago le dilo tše ntši.





Kotara ya 4 – Beke ya 6-10



5



4






4 Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga polasa.



5 Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga serapa sa diphoofolo.



8 Rati o fa bana bolo ya bona.
Bohle ba bapala kgwele ya
maoto mmogo.



1 Tumišo o raga bolo
ka maatla.



Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga lebopo.

6



Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga motse.

3



Bolo e ya godimo, ya tshela
legora ya ba ya
tshela le tsela.

2



Rati o swara bolo.

7



Ngwala dinomoro tšeo di tlogetšwego. Nyalanya dinomoro le dino tšeo di nošitšwego.



Tumišo o
noša dino
tše 9.



Ann o
noša dino
tše 5.




Boati o noša
dino tše 2.




Jim o
noša
dino tše 4.



Thati o noša
dino tše 5.




Sam o noša
nno e 1.






Theeletša o be o dire.


Raretša lerungwana leo le šupilego godimo.




Raretša lerungwana leo le šupilego fase.



Raretša lerungwana leo le šupilego go la ngele.



Raretša lerungwana leo le šupilego go la go ja.





Thuša mosetsana go hwetša khekhe ya matswalo. Thala marungwana.



Theeletša, gatišetša, le go raretša modumo mo mantšung.

t



t ala



t eye



t o po



t a ma ti



t e n t e



t a u





Leina laka ke:





Bitša modumo, gatišetša, o be o raretše modumo.

t





Raretša paterone yeo e swanago le ya mathomo.

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10

3.10



Swaya ka 'X' selo seo se se nago le modumo wa go swana le tše dingwe.





Laetša phaphano ya diswantšho.











Swaya selo se boima magareng ga dilo tše pedi mothalong.

	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	-------------------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	---	--------------------------

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------

3.13






Gatišetša o be o thale dilo tše 9.

9	
---	--

9	
---	--

9	
---	--


9	
---	--





Ke tše kae kamoka?

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10



le



ke


5




le



ke



le




ke




le



ke



le



ke

3.15



Mamaretša dimamaretšwa go laetša lenaneotheko.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	





Disegwa



Phasele:

Šomiša bomorago bja dikarata tša go latelana.
Di beakanye gore di dire seswantšho.




Dinonyana tše pedi tše nnyane:

Sega dinonyana, mena gomme o mamaratše gore di dire mepopo ya menwana/diphapete. Šomiša dinonyana tše nnyane tše pedi gore di diragatše sereto se se lego letlakaleng. (pl4)



Dikarata tša tatelano:

Sega dikarata gomme o di bee ka tatelano ya maleba. Ka morago o bolele kanegelo ye e diregago mo go tatelano ye nngwe le ye nngwe ya dikarata.




Dira Daenasore:

Sega maoto a daenasore, hlogo le mosela mo go methaladi ye meso. Mena poleiti ya pampiri ka bogare. Bjale bea ditsekana tše mmogo go hlama daenasore ya go swana le ye e lego mo seswantšhong.

Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.


DISEGWA TŠA KA


MAMARETŠA MO





MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO














MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO






Jerry o swerwe ke tlala kudu.
O ja diapola.

4



Go diragala eng mo? O ka
re nka lekana ka klaseng.

5



Lehono bana ba etela Jerry serapeng
sa diphoofolo. Jerry o thabile kudu ka
ge a na le bagwera ba gagwe ka moka
ba diphoofolo.

8



Jerry o ya
sekolong.



1




O ka re nkabe ke kgona go
bala le go ngwala.

6



Jerry o lebelela ka gare
ga pese.

3



Ke nyaka go ya sekolong.

2



Ke nako ya go ya gae, Mna
Jerry. O swanetše go boela
serapeng sa diphoofolo.

7


STICKERS

GRADE R BOOK 4



2-3




10













11



12-13














16



14



23

